

t48_bvfunc14 (TMN- THff8uTp55QDMcrBJ52WjJqRkWPMSpro)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bvfunc_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_eqrel_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_enumset1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_bvfunc_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_partit1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_enumset1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
& \quad (k1_bvfunc_2 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_eqrel_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. \\
& \quad (m1_eqrel_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_eqrel_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5. \\
& \quad (m1_eqrel_1 X5 X0) \Rightarrow (\forall X6. (m1_eqrel_1 X6 X0) \Rightarrow (\forall X7. \\
& \quad (m1_eqrel_1 X7 X0) \Rightarrow (\forall X8. (m1_eqrel_1 X8 X0) \Rightarrow ((X1 = k5_enumset1 \\
& \quad X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8) \Rightarrow ((X2 = X3) \vee ((X2 = X4) \vee ((X2 = X5) \vee ((X2 = X6) \vee ((X2 = \\
& \quad X7) \vee ((X2 = X8) \vee ((X3 = X4) \vee ((X3 = X5) \vee ((X3 = X6) \vee ((X3 = X7) \vee ((X3 = X8) \vee \\
& \quad ((X4 = X5) \vee ((X4 = X6) \vee ((X4 = X7) \vee ((X4 = X8) \vee ((X5 = X6) \vee ((X5 = X7) \vee (\\
& \quad (X5 = X8) \vee ((X6 = X7) \vee ((X6 = X8) \vee ((X7 = X8) \vee (k5_bvfunc_2 X0 X7 X1 = k2_partit1 \\
& \quad X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 X2 \\
& \quad X3) X4) X5) X6) X8))))))))))))))))))))))))))))))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. \forall X4. \forall X5. \\
& \forall X6. k5_enumset1 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 = k2_xboole_0 (k3_enumset1 \\
& \quad X0 X1 X2 X3 X4) (k2_tarSKI X5 X6)
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k2_tarSKI X0 X1 = k2_tarSKI X1 X0 \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & \quad (k1_bfunc_2 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_eqrel_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. \\ & \quad (m1_eqrel_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_eqrel_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5. \\ & \quad (m1_eqrel_1 X5 X0) \Rightarrow (\forall X6.(m1_eqrel_1 X6 X0) \Rightarrow (\forall X7. \\ & \quad (m1_eqrel_1 X7 X0) \Rightarrow (\forall X8.(m1_eqrel_1 X8 X0) \Rightarrow ((X1 = k5_enumset1 \\ & X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8) \Rightarrow ((X2 = X3) \vee ((X2 = X4) \vee ((X2 = X5) \vee ((X2 = X6) \vee ((X2 = \\ & X7) \vee ((X2 = X8) \vee ((X3 = X4) \vee ((X3 = X5) \vee ((X3 = X6) \vee ((X3 = X7) \vee ((X3 = X8) \vee \\ & ((X4 = X5) \vee ((X4 = X6) \vee ((X4 = X7) \vee ((X4 = X8) \vee ((X5 = X6) \vee ((X5 = X7) \vee (\\ & (X5 = X8) \vee ((X6 = X7) \vee ((X6 = X8) \vee ((X7 = X8) \vee (k5_bfunc_2 X0 X8 X1 = k2_partit1 \\ & X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 (k2_partit1 X0 X2 \\ & X3) X4) X5) X6) X7)) \end{aligned}$$